

Na osnovu člana 76, stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 76/21, 146/21, 3/23, 84/24 i 89/25) Školski odbor JU Gimnazija „Slobodan Škerović“, u Podgorici, na sjednici održanoj 8.9.2025. godine, donio je

## **STATUT** **JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA** „Slobodan Škerović“ Podgorica

### **I OSNOVNE ODREDBE**

#### **Sadržaj**

#### **Član 1**

Ovim Statutom se, u skladu sa propisima, bliže uređuju pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Javne ustanove Gimnazija „Slobodan Škerović“, (u daljem tekstu: Škola), te ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti, a naročito: naziv i sjedište; djelatnost, zastupanje i predstavljanje; način i postupak odlučivanja organa upravljanja; zadaci i djelokrug rada stručnih organa; nadležnost direktora; poslovi i zadaci i uslovi za razrješenje pomoćnika direktora; organizaciju i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada, odnosno godišnjeg plana i programa rada; djelokrug i način rada Savjeta roditelja; način vođenja pedagoške evidencije; način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja; način ostvarivanja saradnje roditelja, učenika i Škole; način donošenja akata; zaštita životne sredine; ostvarivanje javne i kulturne djelatnosti; način ostvarivanja javnosti rada; i druga pitanja od značaja za rad Škole.

#### **Statut**

#### **Član 2**

Statut je opšti akt Škole sa najvećom pravnom snagom.

#### **Osnivanje i status**

#### **Član 3**

Škola je osnovana, odnosno organizovana, kao javna ustanova, u skladu sa zakonom. Škola ima svojstvo pravnog lica.

### **II NAZIV I SJEDIŠTE**

#### **Naziv**

#### **Član 4**

Naziv Škole je: Javna ustanova Gimnazija „Slobodan Škerović“ Podgorica.  
Skrraćeni naziv Škole je: JU Gimnazija „Slobodan Škerović“ Podgorica .

#### **Sjedište**

#### **Član 5**

Sjedište Škole je u Podgorici, Ul. Vaka Đurovića broj 26.

#### **Pečat i štambilj**

#### **Član 6**

Škola ima pečat i štambilj.

Pečat Škole je kružnog oblika i sadrži tekst: Crna Gora, naziv Opštine i naziv i sjedište Škole. U sredini pečata je grb Crne Gore.

Štambilj Škole je pravugaonog oblika, čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm, gdje se u prvom redu nalazi tekst: „Crna Gora“; u drugom redu je tekst sa nazivom Škole;

ispod toga je oznaka broj sa povlakom, a u zadnjem redu je sjedište Škole i povlaka sa naznakom godine.

Prijemni štambilj Škole je prvougaonog oblika, čije dimenzije ne mogu biti veće od 30x70mm, gdje je u prvom redu tekst: „Crna Gora“, u drugom redu je tekst sa nazivom i sjedištem Škole, u trećem redu je tekst: „primljeno“, a ispod toga je tekst sa nazivom organizacione jedinice, jedinstveni klasifikacioni znak, redni broj, prilog i vrijednost.

Za upotrebu pečata zaduženo je lice koje ovlasti direktor.

Način čuvanja i upotrebe pečata propisuje direktor.

### **Dan Škole**

#### **Član 7**

Škola na poseban i prigodan način obilježava svoj nastanak, istorijat i razvoj, kao "Dan Škole".

"Dan Škole" se obilježava 18.2.

### **Ljetopis**

#### **Član 8**

Podaci o istorijatu Škole vode se u ljetopisu Škole koji se trajno čuva i dokument je od posebnog značaja za Školu i sredinu u kojoj Škola radi.

Metodološki pristup u izradi i vođenju ljetopisa određuje direktor Škole odlukom.

### **Upotreba rodno senzitivnog jezika**

#### **Član 9**

Svi izrazi koji se u ovom statutu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

## **III DJELATNOST**

### **Djelatnost**

#### **Član 10**

U Školi se ostvaruje srednje opšte obrazovanje, u skladu sa zakonom.

Škola obavlja i obrazovanje odraslih, u skladu sa Zakonom i rješenjem o licenciranju.

Škola može da obavlja i drugu djelatnost, u skladu sa zakonom.

## **IV ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE**

### **Lica ovlašćena za zastupanje i predstavljanje**

#### **Član 11**

Školu zastupa i predstavlja direktor, bez ograničenja.

Direktor je ovlašćen da, u ime Škole, zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i zastupa Školu pred sudovima i drugim organima.

Zamjenjivanje direktora u slučaju privremene spriječenosti vrši se u skladu sa zakonom.

### **Punomoćje**

#### **Član 12**

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, drugom licu izdati punomoćje za zastupanje Škole kod nadležnih institucija, organa, ustanova, sudova i dr.

Punomoćje, iz stava 1 ovog člana, sadrži uslove izdavanja i granice ovlašćenja punomoćnika.

## **V UPRAVLJANJE**

## **Školski odbor**

### **Član 13**

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima tri člana i čine ga jedan predstavnik organa uprave nadležnog za poslove prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo), jedan predstavnik zaposlenih i jedan predstavnik Savjeta roditelja.

Školski odbor obrazuje se na period od četiri godine, s tim što mandat predstavniku Savjeta roditelja traje dvije godine.

### **Prestanak dužnosti**

#### **Član 14**

Članu Školskog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je određen:

- prestankom radnog odnosa zaposlenog-člana Školskog odbora iz reda zaposlenih;
- razrješenjem;
- na lični zahtjev;
- izborom na radno mjesto direktora, odnosno pomoćnika direktora Škole;
- pravosnažnom sudskom odlukom kojom je osuđen na безусловnu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, ili kaznu za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te dužnosti.

### **Razrješenje**

#### **Član 15**

Član Školskog odbora predstavnik zaposlenih i Savjeta roditelja može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako savjesno ne vrši svoju dužnost, ili je vrši na način koji je u suprotnosti sa zakonom i Statutom.

Predstavnika zaposlenih razrješava Nastavničko vijeće, a predstavnika Savjeta roditelja razrješava Savjet roditelja.

Inicijativu za razrješenje člana Školskog odbora, iz stava 1 ovog člana, može pokrenuti Školski odbor i direktor.

Ako Školski odbor ne može da se sastane, predlog za razrješenje može podnijeti predsjednik Školskog odbora.

Član Školskog odbora predstavnik Ministarstva razrješava se u skladu sa zakonom.

### **Lični zahtjev**

#### **Član 16**

Član Školskog odbora može tražiti da bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, o čemu obavještava Školski odbor i organ koji ga je odredio pisanim putem, najmanje 14 dana prije održavanja sjednice Školskog odbora.

### **Nadležnost Školskog odbora**

#### **Član 17**

Školski odbor:

1. usvaja program razvoja Škole;
2. usvaja godišnji plan rada i izvještaj o njegovoj realizaciji (ostvarivanju);
3. razmatra programe i rezultate vannastavnih aktivnosti;
4. donosi odluku o organizovanju školskog sportskog društva, odnosno kluba;
5. donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta akta;
6. donosi godišnji finansijski plan;
7. donosi plan javnih nabavki;
8. donosi odluku o davanju u zakup imovine Škole, u skladu sa zakonom;
9. usvaja periodični i godišnji račun;
10. predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole;

11. rješava, kao drugostepeni organ, o pravima učenika, osim o pravima o kojima odlučuju drugi organi, u skladu sa zakonom;
12. donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora Škole;
13. donosi odluku o drugoj djelatnosti Škole u skladu sa zakonom;
14. razmatra uspjeh učenika i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Škole ;
15. imenuje stalne i povremene komisije iz svog djelokruga, utvrđuje sastav, djelokrug i način rada komisija;
16. donosi poslovnik o svom radu;
17. donosi pravila o radu Škole, na predlog direktora;
18. stara se o obavještanju zaposlenih u Školi ;
19. donosi odluku o upućivanju direktora, odnosno pomoćnika direktora na procjenu radne sposobnosti u skladu sa zakonom;
20. donosi akt o kriterijumima i postupku za dodjeljivanje pohvala i nagrada učenicima;
21. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

### **Način i postupak odlučivanja**

#### **Član 18**

Školski odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednica Školskog odbora se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova Školskog odbora.

Školski odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Školski odbor, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, o pojedinim pitanjima Školski odbor može odlučivati tajnim glasanjem, na prijedlog većine članova Školskog odbora.

Sjednici Školskog odbora prisustvuje direktor Škole, koji ima pravo učestvovanja u raspravi, bez prava odlučivanja. U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti direktora, sjednici prisustvuje zaposleni kojeg ovlasti direktor.

Sjednicama Školskog odbora može prisustvovati predstavnik Učeničkog parlamenta, o čemu odlučuje Školski odbor..

Članovi Školskog odbora su dužni da zastupaju interese i stavove organa koji su ih izabrali.

### **Obustava nezakonitog akta**

#### **Član 19**

Direktor je dužan da upozori Školski odbor nanezakonitost u radu i donošenje nezakonitih odluka i akata.

Ako Školski odbor i nakon upozorenja direktora donese odluku, ili akt suprotno zakonu, direktor može privremeno obustaviti izvršenje te odluke, odnosno akta, s tim da je dužan da u roku od 15 dana pokrene inicijativu kod nadležnog organa za ocjenjivanje zakonitosti.

### **Ograničenje za izbor**

#### **Član 20**

U Školski odbor ne može biti izabran direktor i pomoćnik direktora.

### **Predsjednik**

#### **Član 21**

Školski odbor iz reda svojih članova bira predsjednika na prvoj, konstitutivnoj sjednici



Za predsjednika Školskog odbora izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Školskog odbora.

Predsjednika Školskog odbora, u slučaju odsutnosti, zamjenjuje član kojeg ovlasti Školski odbor.

#### **Poslovnik o radu**

##### **Član 22**

Rad Školskog odbora bliže se određuje poslovníkom o radu.

#### **VI RUKOVOĐENJE**

##### **Direktor**

##### **Član 23**

Školom rukovodi direktor.

Direktor je i pedagoški rukovodilac.

Ugovor o radu na određeno vrijeme sa direktorom zaključuje Školski odbor.

#### **Nadležnost direktora**

##### **Član 24**

Direktor :

1. planira, organizuje i rukovodi radom Škole;
2. organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa ;
3. obezbjeđuje jednakost učenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa njihovim sposobnostima;
4. priprema predlog godišnjeg plana i programa rada mi odgovoran je za njegovo sprovođenje;
5. rukovodi radom Nastavničkog vijeća;
6. vrši izbor nastavnika i stručnih saradnika na prijedlog komisije u skladu sa zakonom;
7. predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
8. vrši pedagoško-instruktivni rad;
9. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima Škole;
10. podstiče stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika i predlaže njihovo napredovanje;
11. donosi plan unaprijeđenja kvaliteta obrazovno vaspitnog rada Škole;
12. zastupa i predstavlja Školu i odgovoran je za zakonitost rada Škole ;
13. sarađuje sa roditeljima i sredinom;
14. obrazuje komisiju za provjeru znanja učenika u toku trajanja nastave na zahtjev učenika, roditelja ili staratelja;
15. vrši izbor vannastavnog osoblja u skladu sa zakonom;
16. izvršava odluke Školskog odbora;
17. predlaže godišnji finansijski plan Škole;
18. predlaže raspuštanje Školskog odbora ako se ne sastaje, ili ne vrši svoju funkciju, u skladu sa zakonom;
19. podnosi Školskom odboru izvještaj o radu, u skladu sa Zakonom;
20. odlučuje o podjeli razreda na odjeljenja, vrši raspored nastavnika po predmetima i odjeljenjima i raspoređuje obrazovno-vaspitne zadatke na pojedine nastavnike, na predlog Nastavničkog vijeća;
21. bira i razrješava pomoćnika direktora;
22. raspisuje javni konkurs za izbor nastavnika i stručnih saradnika;
23. podnosi zahtjev za utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada nastavnika u skladu sa zakonom;

24. podnosi zahtjev za upućivanje nastavnika i stručnog saradnika na procjenu radne sposobnosti, u skladu sa zakonom;
25. određuje mentora, na predlog stručnog aktiva;
26. donosi odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada do pet dana;
27. stara se da Škola obavijesti roditelje o učeniku koji redovno ne pohađa nastavu, ili je prestao da pohađa nastavu;
28. brine o saradnji Škole sa roditeljima (roditeljski sastanci, časovi za razgovor i drugi oblici saradnje);
29. odgovoran je za ostvarivanje prava i dužnosti učenika;
30. prisustvuje obrazovno-vaspitnom radu nastavnika, prati njihov rad i daje im savjete za unapređenje i poboljšanje rada;
31. stvara uslove za rad Savjeta roditelja;
32. potpisuje sporazum o preuzimanju nastavnika, u skladu sa zakonom;
33. prati rad savjetodavne službe i predlaže mjere za poboljšanje toga rada;
34. obezbjeđuje čuvanje i zaštitu školske evidencije, dokumentacije i imovine Škole;
35. donosi rješenje o isključenju učenika iz Škole, na osnovu odluke Nastavničkog vijeća ;
36. donosi rješenje o prestanku statusa redovnog učenika, u skladu sa zakonom;
37. donosi rješenje o poništenju ispita, odnosno svjedočanstava, u skladu sa zakonom;
38. potpisuje sporazum o načinu ispunjavanja obaveza učenika koji paralelno stiče obrazovanje;
39. preduzima mjere radi prevencije i postupanja u slučajevima nasilja i vandalizma u ustanovi;
40. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Komisiju iz stava 1 tačka 6 ovog člana imenuje direktor i čine je tri člana.

Članovi komisije se imenuju iz reda nastavnika i stručnih saradnika.

Komisija razmatra prijave kandidata u skladu sa zakonom i dostavlja direktoru izvještaj sa prijedlogom odluke o izboru.

Komisija utvrđuje prijedlog iz stava 4 ovog člana većinom glasova.

Direktor može Komisiji vratiti prijedlog iz stava 4 ovog člana na ponovno razmatranje ukoliko smatra da predloženi kandidat ne ispunjava propisane uslove.

Administrativne poslove za potrebe komisije obavlja sekretar Škole.

### Uslovi za razrješenje direktora

#### Član 25

Pored slučajeva propisanih zakonom, direktor može biti razriješen prije isteka mandata, ako:

1. ne realizuje program razvoja Škole;
2. ne preduzima mjere prema zaposlenom koji ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze, ili zloupotrebljava svoj položaj;
3. se utvrdi da Škola ne realizuje godišnji plan i program rada;
4. ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze;
5. zloupotrebljava svoj položaj;
6. zaposli novog nastavnika, a prije toga nije u skladu sa članom 109 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju sporazumno preuzeo nastavnika, odnosno saradnika iz druge ustanove koji ispunjava uslove tog radnog mjesta;
7. zaposli vannastavno osoblje suprotno članu 101c Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju;
8. izabere nastavnika ili saradnika suprotno zakonu;

9. ne preduzima mjere radi prevencije i postupanja u slučajevima nasilja i vandalizma u ustanovi;
10. se u Školi ne vodi propisana evidencija;
11. Škola ne obezbjeđuje javnost rada;
12. ne donese rješenje o poništenju ispita, u skladu sa zakonom;
13. ne donese ili ne realizuje plan unapređenja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
14. je zbog sprovođenja akata koje je donio nastala veća šteta za Školu i zaposlene;
15. dozvoli političko organizovanje i djelovanje, ili religijsko djelovanje u Školi;
16. nije obezbijedio blagovremen i tačan unos podataka u Informacioni sistem obrazovanja Crne Gore (MEIS);
17. Škola dobije ocjenu „ne zadovoljava“ u postupku evaluacije rada ustanove u oblasti kvaliteta nastave i rukovođenja ustanovom;
18. ne postupi po pravosnažnoj i izvršnoj odluci suda;
19. ako se protiv njega potvrdi optužnica za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti, odnosno podnese optužni prijedlog ili privatna tužba, a naročito ako se radi o krivičnim djelima protiv polne slobode;
20. ne preduzme propisane mjere i radnje prema nastavniku, odnosno drugom zaposlenom u slučaju sumnje da je učinio krivično djelo protiv polne slobode na štetu učenika ili nastavnika, odnosno drugog zaposlenog;
21. odbije da se podvrgne ljekarskom pregledu u skladu sa zakonom ili odbije da se podvrgne ljekarskom pregledu na zahtjev organa upravljanja;
22. se utvrdi da ustanova radi suprotno zakonu, statutu i drugim opštim aktima ustanove, a direktor nije preduzeo mjere da se te nepravilnosti otklone;
23. nije preduzeo preventivne aktivnosti radi zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa zakonom; i
24. dopusti promovisanje i prodaju roba ili usluga suprotno članu 137 stav 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju;
25. ne sarađuje u eksternom multidisciplinarnom timu za suzbijanje nasilja u ustanovi;
26. dostavi netačne podatke o nastavniku koji nema propisanu normu časova ili ne dostavi podatke o broju časova koji nijesu raspoređeni nastavnicima;
27. ne završi obuku za direktora, u skladu sa zakonom;
28. nesavjesno i nestručno obavlja poslove i zadatke;
29. se tokom mandata utvrdi da ne ispunjava uslove za direktora;
30. Škola izda javnu ispravu suprotno zakonu
31. ne obezbijedi čuvanje i zaštitu školske evidencije, dokumentacije i imovine Škole;
32. njegovom krivicom, odnosno nesavjesnim radom bude nanijeta veća šteta Školi;
33. Školski odbor ne usvoji godišnji račun, ili utvrdi da je direktor odgovoran za neostvareni godišnji plan Škole;
34. donese odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada suprotno zakonu
35. organizuje učenike i zaposlene u političke, odnosno religijske svrhe;
36. ako nastupe uslovi po kojima po sili zakona prestaje radni odnos.

#### Pomoćnik direktora

##### Član 26

Pomoćnik direktora pomaže direktoru u organizovanju obrazovno- vaspitnog rada i obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, a naročito:

1. u organizaciji sjednica Nastavničkog vijeća i stručnih aktiva;
2. u koordinaciji rada stručnih organa;
3. u pripremi predloga godišnjeg plana rada i finansijskog plana Škole;

4. u organizaciji rada Škole;
5. u organizaciji racionalnog i efikasnog izvođenja obrazovnog programa;
6. u pripremi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
7. u obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada Škole;
8. u stvaranju uslova za rad Savjeta roditelja;
9. u ostvarivanju prava i dužnosti učenika;
10. u praćenju savjetodavne službe;
11. se stara da pedagoška dokumentacija o neposrednom izvođenju nastave (godišnji, mjesečni, tematski planovi rada, zapisnik sa sjednice stručnih aktiva i sl.) budu valjano i blagovremeno urađeni;
12. u usklađivanju saradnje nastavnika, učenika i roditelja;
13. organizuje i stara se o blagovremenoj i tačnoj izradi statističkih i drugih podataka koji se dostavljaju nadležnim organima;
14. obavlja i druge poslove po nalogu direktora, u skladu sa zakonom i Statutom.

#### **Uslovi za razrješenje pomoćnika direktora**

##### **Član 27**

Pored slučajeva propisanih zakonom, direktor može razriješiti dužnosti pomoćnika direktora, ako:

1. lično zahtijeva;
2. ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze;
3. zloupotrebljava svoj položaj;
4. nesavjesno i nestručno obavlja poslove i zadatke;
5. se tokom mandata utvrdi da ne ispunjava uslove za pomoćnika direktora;
6. organizuje učenike, odnosno zaposlene u političke, odnosno religijske svrhe;
7. odbije da se podvrgne obaveznom ljekarskom pregledu, odnosno da se podvrgne ljekarskom pregledu za procjenu radne sposobnosti na zahtjev Školskog odbora, u skladu sa zakonom.
8. nastupe uslovi po kojima po sili zakona prestaje radni odnos.

### **VII STRUČNI ORGANI**

#### **Vrste stručnih organa**

##### **Član 28**

U Školi se obrazuju stručni organi: Nastavničko vijeće, odjeljensko vijeće, stručni aktiv nastavnika, odjeljenski starješina.

#### **Nastavničko vijeće**

##### **Član 29**

Nastavničko vijeće sačinjavaju nastavnici, direktor, pomoćnik direktora i stručni saradnici.

#### **Nadležnost Nastavničkog vijeća**

##### **Član 30**

Nastavničko vijeće :

1. određuje predstavnika zaposlenih u Školski odbor;
2. utvrđuje zaključnu konačnu ocjenu na kraju nastavne godine, u skladu sa zakonom;
3. razmatra i donosi odluke o stručnim pitanjima obrazovno-vaspitnog rada ;
4. predlaže uvođenje nestandardnih programa i aktivnosti;
5. daje mišljenje o godišnjem planu i programu rada Škole;
6. donosi program organizacije ekskurzija učenika;

7. daje mišljenje o osavremenjivanju obrazovno-vaspitnog rada;
8. daje mišljenje o oblicima stručnog usavršavanja nastavnika i njihovom napredovanju;
9. donosi plan obezbjeđivanja i unapređivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa zakonom;
10. određuje odjeljske starješine, na predlog direktora;
11. utvrđuje rezultate rada nastavnika i stručnih saradnika;
12. donosi odluku o o vanrednom napredovanju učenika, u skladu sa zakonom;
13. donosi odluku o vaspitnoj mjeri isključenja učenika iz Škole, u skladu sa zakonom;
14. utvrđuje zaključnu ocjenu ukoliko odjeljsko vijeće ne može da utvrdi ocjenu, u skladu sa zakonom;
15. određuje komisiju za utvrđivanje dopunskih i diferencijalnih ispita;
16. odlučuje o polaganju razrednog ispita učenika koji nije pohađao Školu zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, u skladu sa zakonom;
17. formira komisiju za utvrđivanje ocjene, odnosno provjeru znanja učenika po prigovoru na zaključnu ocjenu;
18. predlaže broj učenika koji se upisuje u prvi razred;
19. donosi odluku o poništenju ispita i svjedočanstava, u skladu sa zakonom;
20. određuje način prilagođavanja nastavnih obaveza učeniku vrhunskom sportisti, odnosno učeniku koji se priprema za međunarodno takmičenje u znanju;
21. utvrđuje predmete, nastavne sadržaje i fond časova za pripremnu nastavu koju pohađa vanredni učenik;
22. donosi individualni razvojno-obrazovni program za učenika sa posebnim obrazovnim potrebama;
23. utvrđuje predlog za listu obaveznih izbornih predmeta;
24. donosi poslovnik o svom radu;
25. obavlja i druge poslove od značaja za obrazovno-vaspitni rad, u skladu sa zakonom.

### **Način rada**

#### **Član 31**

Nastavničko vijeće radi na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje dva puta u klasifikacionom periodu.

Sjednica Nastavničkog vijeća se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova.

Nastavničko vijeće odlučuje većinom ukupnog broja članova, ako ovim Statutom nije utvrđeno da o određenim pitanjima odlučuje druga većina.

Nastavničko vijeće odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno od stava 4 ovog člana Nastavničko vijeće odlučuje tajnim glasanjem o izboru predstavnika zaposlenih u Školskom odboru i ako se za takav način glasanja izjasni više od polovine članova Nastavničkog vijeća.

Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi direktor Škole.

Na sjednicama Nastavničkog vijeća vodi se zapisnik.

Rad Nastavničkog vijeća bliže se uređuje poslovníkom o radu

### **Odjeljsko vijeće**

#### **Član 32**

Odjeljsko vijeće sačinjavaju nastavnici i stručni saradnici koji učestvuju u izvođenju obrazovno-vaspitnog rada u odjeljenju.

### **Nadležnost odjeljskog vijeća**

#### **Član 33**

Odjeljsko vijeće:



1. razmatra obrazovno-vaspitni rad u odjeljenju;
2. utvrđuje raspored rada sa nadarenim učenicima i učenicima koji teže napreduju;
3. utvrđuje zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta, na predlog predmetnog nastavnika;
4. odlučuje o vaspitnim mjerama iz svoje nadležnosti;
5. usklađuje rad nastavnika odjeljenja;
6. organizuje saradnju sa roditeljima učenika;
7. razmatra uspjeh učenika i preduzima odgovarajuće mjere za poboljšanje uspjeha;
8. utvrđuje raspored pismenih zadataka;
9. predlaže i izriče pohvale i nagrade prema učenicima, iz svoje nadležnosti;
10. predlaže planove ekskurzija i izleta;
11. utvrđuje ocjenu iz vladanja, na predlog odjeljenskog starješine; i
12. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

#### **Način rada**

##### **Član 34**

Odjeljensko vijeće radi u sjednicama, koje saziva i kojima rukovodi odjeljenski starješina.

Sjednice odjeljenskog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u toku dva mjeseca.

Sjednica odjeljenskog vijeća se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova.

Odjeljensko vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Na sjednicama Odjeljenskog vijeća vodi se zapisnik.

#### **Stručni aktiv nastavnika**

##### **Član 35**

Stručni aktiv nastavnika sačinjavaju nastavnici istog nastavnog predmeta, ili dva, odnosno više srodnih nastavnih predmeta.

#### **Nadležnost stručnog aktiva nastavnika**

##### **Član 36**

Stručni aktiv nastavnika :

1. razmatra obrazovno-vaspitni rad po predmetima ;
2. daje predloge za poboljšanje obrazovno-vaspitnog rada;
3. razmatra primjedbe roditelja;
4. radi na ujednačavanju kriterijuma ocjenjivanja;
5. predlaže nove oblike i sredstva nastavnog rada;
6. predlaže mentora;
7. obavlja i druge poslove, u skladu sa Statutom i godišnjim planom rada Škole.

#### **Način rada**

##### **Član 37**

Radom stručnog aktiva rukovodi nastavnik koga odredi Nastavničko vijeće, na predlog direktora.

Stručni aktiv radi na sjednicama. Na sjednicama stručnog aktiva vodi se zapisnik.

Sjednice stručnog aktiva se održavaju, po pravilu, jednom mjesečno.

#### **Odjeljenski starješina**

##### **Član 38**

Svako odjeljenje ima odjeljenskog starješinu.



Odjeljski starješina je pedagoški, organizacioni i administrativni rukovodilac odjeljenja.

### **Nadležnost odjeljskog starješine**

#### **Član 39**

Odjeljski starješina:

1. analizira vaspitne i nastavne rezultate odjeljenja;
2. brine se o rješavanju vaspitnih i nastavnih problema pojedinih učenika;
3. saziva roditeljske sastanke i organizuje druge vidove saradnje sa roditeljima učenika;
4. izriče opomene i predlaže ostale vaspitne mjere;
5. vodi odjeljske knjige, ispunjava svjedočanstva, ispisnice, đачke knjižice i druge javne isprave učenika (vođenje pedagoške evidencije i dokumentacije);
6. posjećuje časove nastave u svom odjeljenju, savjetuje se sa predmetnim nastavnicima u cilju poboljšanja uspjeha i discipline učenika;
7. saziva sjednice odjeljskog vijeća i rukovodi njegovim radom;
8. pruža pomoć učenicima prilikom uključivanja u pojedine sekcije i grupe u okviru vannastavnih aktivnosti;
9. predlaže Nastavničkom vijeću donošenje odluke o vanrednom napredovanju učenika;
10. obavlja i ostale poslove koji proističu iz života i rada odjeljenja, u skladu sa zakonom i Statutom.

### **VIII SAVJET RODITELJA**

#### **Način izbora**

#### **Član 40**

Radi organizovanog ostvarivanja interesa roditelja, u Školi se obrazuje Savjet roditelja.

Savjet roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog odjeljenja kojega roditelji izaberu javnim glasanjem na roditeljskom sastanku odjeljenja.

U Savjet roditelja ne može biti izabran nastavnik- roditelj učenika Škole, roditelj učenika završnog razreda Škole, kao i zaposleni u državnim organima i organizacijama nadležnim za poslove obrazovanja i vaspitanja.

#### **Predsjednik**

#### **Član 41**

Savjet roditelja saziva i njegovim radom rukovodi predsjednik Savjeta roditelja.

Izbor predsjednika Savjeta roditelja obavlja se javnim glasanjem, većinom prisutnog broja članova Savjeta, na prvoj sjednici konstituisanja Savjeta, koju saziva direktor Škole.

#### **Mandat**

#### **Član 42**

Predsjednik i članovi Savjeta roditelja biraju se na dvije godine.

Član Savjeta roditelja može biti razriješen prije isteka mandata ako savjesno ne vrši svoju dužnost, ili je vrši na način koji je u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

O razrješenju člana Savjeta roditelja odlučuje Savjet roditelja.

Članu Savjeta roditelja može prestati mandat prije isteka vremena na koje je izabran i na lični zahtjev.

### **Nadležnost Savjeta roditelja**

#### **Član 43**

Savjet roditelja:

1. određuje predstavnika Savjeta roditelja u Školski odbor;
2. daje mišljenje o predlogu godišnjeg plana rada Škole;

3. razmatra izvještaj o radu Škole;
4. daje mišljenje u vezi sa pitanjima koja se tiču prava učenika;
5. učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta;
6. daje mišljenje na program organizacije ekskurzija učenika;
7. razmatra interne i eksterne izvještaje o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
8. razmatra prigovore roditelja i učenika u vezi sa obrazovno-vaspitnim radom;
9. razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju i predlaže mjere za njihovo unapređenje;
10. razmatra i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Škole;
11. razmatra uslove za ostvarivanje ekskurzija, organizaciju ljetovanja i zimovanja djece, raznih oblika rekreacije, boravka u prirodi i dr.;
12. učestvuje u rješavanju socijalnih problema djece (snadbijevanje udžbenicima, školskim priborom i sl.);
13. organizuje i sprovodi saradnju sa lokalnom zajednicom;
14. organizuje i učestvuje u akcijama solidarnosti, sakupljanja sekundarnih sirovina i uređenja okoline;
15. učestvuje u održavanju i uređivanju školske sredine, estetskog i higijenskog uređenja Škole;
16. učestvuje u organizovanju i pripremi školskih svečanosti, priredbi, likovnih i drugih izložbi i sl.;
17. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

#### **Način rada**

##### **Član 44**

Savjet roditelja radi i odlučuje na sjednicama.

Savjet roditelja odlučuje većinom prisutnih članova.

Savjet roditelja odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno od stava 3 ovog člana Savjet roditelja odlučuje tajnim glasanjem o izboru predstavnika roditelja u Školskom odboru i ako se za tajni način glasanja izjasni 1/3 prisutnih članova Savjeta roditelja. .

Sjednice Savjeta roditelja održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednicama Savjeta roditelja mogu da prisustvuju direktor, pomoćnik direktora, pedagog i psiholog Škole, bez prava odlučivanja.

Savjet roditelja svoje predloge, stavove, pitanja i mišljenja upućuje Školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima Škole.

Savjet roditelja za svoj rad koristi prostorije Škole.

### **IX PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA**

#### **Prava učenika**

##### **Član 45**

Škola obezbjeđuje učeniku sljedeća prava:

1. da na početku školske godine dobije uputstvo koje sadrži prava i obaveze učenika;
2. na kvalitetan obrazovno-vaspitni rad (nastavu);
3. da iskaže mišljenje o radu nastavnika;
4. da traži komisijsku provjeru svoga znanja u toku trajanja nastave;
5. da podnosi prigovor na ocjenu na kraju klasifikacionog perioda, nastavne odnosno školske godine kao i na ispitu, u skladu sa zakonom;
6. da učestvuje u izradi uputstva koje sadrži njegova prava i obaveze;
7. na blagovremenu i potpunu informaciju o svojim pravima i obavezama;
8. na zaštitu od svih vrsta nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja u Školi ;

9. na odsustvovanje iz Škole, uz najavu, uz saglasnost roditelja odnosno staratelja, u trajanju od pet radnih dana u toku nastavne godine;
10. na učestvovanje u oblikovanju sadržaja stručnih ekskurzija i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada;
11. poštovanje individualnih i razvojnih posebnosti;
12. posebne pripreme za razne vrste takmičenja;
13. na podršku i pomoć prilikom savladavanja obrazovnog programa, a naročito u otklanjanju jezičkih, kulturoloških, psiholoških, socijalnih i drugih barijera;
14. izražavanje mišljenja i prosljeđivanje mišljenja upravi Škole;
15. i druga prava u skladu zakonom i Statutom.

### Dužnosti učenika

#### Član 46

Učenik ima dužnost da:

1. redovno, marljivo i savjesno radi na usvajanju znanja i sticanju opšte kulture;
2. se pridržava školskih propisa, savjeta, uputstava i odluka nastavnika, direktora i organa Škole;
3. uredno pohađa nastavu;
4. blagovremeno pravda izostanke;
5. za vrijeme trajanja časa ne ometa izvođenje nastave i rad u odjeljenju;
6. za vrijeme trajanja časa ne napušta čas bez prethodno dobijenog odobrenja nastavnika;
7. se prema nastavnicima ophodi pristojno;
8. poštuje ličnost drugih učenika i njeguje drugarske i humane odnose;
9. poštuje različitost, kulturno, nacionalno i jezičko nasljeđe drugih učenika i njeguje drugarske i humane odnose;
10. čuva imovinu Škole;
11. njeguje čistoću i estetski izgled školskih prostorija;
12. učestvuje u dežurstvima Škole;
13. poštuje pravila školskog, odnosno kućnog reda;
14. uredno obavještava roditelje o rezultatima svog učenja i vladanja i prenosi poruke odjeljenjskog starješine;
15. brine o ličnoj higijeni i čuva lične stvari i odjeću.
16. i druge dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom.

U toku nastavne godine, učeniku nije dozvoljeno da: izaziva tuču, ili učestvuje u tuči, koristi alkohol, opijate ili narkotička sredstva, falsifikuje javne isprave i školsku evidenciju, unosi oružje, oruđe ili drugo sredstvo kojim se može nanijeti ozljeda ili ugroziti život učenika i radnika Škole ili nanijeti šteta školskoj imovini, neovlašćeno uzima tuđe stvari i školsku imovinu, u Školi izaziva nacionalnu i vjersku netrpeljivost, se politički organizuje i djeluje u interesu neke političke stranke.

### Odgovornost za učinjenu štetu

#### Član 47

Učenik koji učini štetu u školi dužan je da tu štetu naknadi.

Odgovornost učenika, odnosno roditelja, za učinjenu štetu, visinu i način naknade štete utvrđuje komisija koja ima tri člana.

Učenik, odnosno roditelj ili staratelj učenika ima pravo prigovora Školskom odboru na odluku komisije, u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.

Odluka Školskog odbora je konačna

Komisiju, iz stava 2 ovog člana, imenuje director Škole, na period od jednu školsku godinu.

Učenik koji je odgovoran za učinjenu štetu, odnosno njegov roditelj ili staratelj, može o svom trošku naknaditi učinjenu štetu, ili utvrđeni novčani iznos uplatiti na žiro račun škole.

Ukoliko učenik, odnosno roditelj ili staratelj, ne naknadi štetu, škola može pokrenuti postupak kod nadležnog suda za naknadu štete.

### **Učenički parlament**

#### **Član 48**

U cilju razvijanja inicijative, samostalnosti, discipline i odgovornosti učenika za uspjeh u savladavanju svih oblika obrazovno-vaspitnog rada, razvijanja osjećaja pripadnosti kolektivu i vlastite važnosti za funkcionisanje zajednice i poštovanja pravila školskog odnosno kućnog reda, u Školi se obrazuje Učenički parlament.

Predstavnici učenika svih odjeljenja Škole obrazuju Učenički parlament.

### **Način rada Učeničkog parlamenta**

#### **Član 49**

Učenički parlament radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice Učeničkog parlamenta održavaju se po potrebi.

Sjednice Učeničkog parlamenta saziva i njima rukovodi predsjednik, kojeg bira Učenički parlament između predloženih kandidata.

Predsjednik Učeničkog parlamenta se bira na jednu godinu.

Učenički parlament odlučuje većinom prisutnih članova.

Učenički parlament, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem, osim u slučajevima propisanim zakonom, ili kada se za takav način odlučivanja izjasni više od polovine prisutnih članova.

Organizacija i način rada Učeničkog parlamenta bliže se uređuje pravilima.

### **Ovlašćenja Učeničkog parlamenta**

#### **Član 50**

Učenički parlament je ovlašten da:

1. učestvuje u pripremi uputstva o pravima i obavezama učenika ;
2. iskaže mišljenje o radu nastavnika i stručnih saradnika i proslijedi ga upravi Škole;
3. podnosi prigovor u vezi sa obrazovno-vaspitnim radom u Školi;
4. učestvuje u oblikovanju sadržaja stručnih ekskurzija i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada;
5. učestvuje u održavanju i uređivanju školske sredine, estetskog i higijenskog uređenja Škole;
6. učestvuje u organizovanju i pripremi školskih svečanosti, priredbi, likovnih i drugih izložbi i sl;
7. učestvuje u akcijama solidarnosti, sakupljanja sekundarnih sirovina i uređenja okoline;
8. ima i druga ovlašćenja, u skladu sa zakonom i Statutom.

Predstavnici Učeničkog parlamenta imaju pravo da učestvuju u radu stručnih organa Škole kad se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za učenike ( učenički standard, slobodne aktivnosti i slično).

### **X NASTAVNICI I STRUČNI SARADNICI**

#### **Preostalo radno vrijeme nastavnika**

#### **Član 51**

Nastavnici su dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje izvode nastavu (norma časova) 16, odnosno 18 časova, u skladu sa zakonom.

Nastavnici su dužni da radi postizanja ciljeva obrazovnog programa pored norme časova utvrđene zakonom ostvare još dva časa neposrednog rada sa učenicima u realizaciji ostalih oblika obrazovno vaspitnog rada, a raspored preostalog radnog vremena nastavnika raspoređuje se na:

|                                                                                                                                               |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| - pripremanje za nastavu, koje obuhvata istovremenu sadržinsku i metodičku pripremu i pripremu didaktičkih pomagala i programiranje rada..... | 9-11 | časova       |
| - saradnju sa roditeljima.....                                                                                                                | 1    | "            |
| - rad sa stručnim organima Škole.....                                                                                                         | 1    | "            |
| - obavljanje poslova odjeljenjskog starješine.....                                                                                            | 1    | "            |
| - stručno obrazovanje i usavršavanje.....                                                                                                     | 2    |              |
| - vođenje pedagoške dokumentacije i elektronskog dnevnika.....                                                                                | 1    | "            |
| - mentorstvo pripravnici.....                                                                                                                 | 1    | "            |
| - uređenje kabineta, zbirke, školskih radionica, vježbaonica i sl. ....                                                                       | 1    | "            |
| - organizovanje kulturnih, sportskih i drugih korisnih i humanih akcija u kojima sarađuju učenici .....                                       | 1    | "            |
| - pripremu i vođenje ekskurzija, izleta, takmičenja, koje organizuje Škola.....                                                               | 1    | "            |
| - obavljanje drugih zadataka određenih godišnjim planom rada.....                                                                             | 1    | "            |
| Ukupno:                                                                                                                                       |      | 20-22 časova |

#### Preostalo radno vrijeme stručnih saradnika

##### Član 52

Stručni saradnici su dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje ostvare 30 časova neposrednog rada sa učenicima, nastavnicima i roditeljima.

Preostalo radno vrijeme stručnih saradnika raspoređuje se na:

|                                                                                    |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - planiranje i programiranje rada.....                                             | 4 | časa;       |
| - stručno obrazovanje i usavršavanje.....                                          | 1 | "           |
| - pružanje dodatne stručne pomoći za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama..... | 1 |             |
| - rad na pedagoškoj dokumentaciji.....                                             | 1 | "           |
| - rad u stručnim organima i tijelima.....                                          | 2 | "           |
| - obavljanje i drugih poslova u skladu sa godišnjim planom rada.....               | 1 | "           |
| Ukupno:                                                                            |   | 10 časova". |

#### Mentor

##### Član 53

Rad nastavnika-pripravnika i stručnog saradnika-pripravnika (u daljem tekstu: nastavnik-pripravnik) organizovano i sistematski prati i ocjenjuje mentor.

Mentor se određuje iz reda najboljih nastavnika Škole, u skladu sa propisima. Mentora određuje direktor, na predlog stručnog aktiva Škole.

Predlog za mentora stručni aktiv utvrđuje glasanjem između predloženih kandidata.

#### XI PLANIRANJE

##### Godišnji plan i program rada

##### Član 54

Škola obavlja djelatnost na osnovu godišnjeg plana i programa rada.

Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se: organizacija obrazovno-vaspitnog rada, oblici, sadržaj i raspored izvršenja zadataka, interno obezbjeđivanje kvaliteta, organizacija ispita i rokovi za polaganje ispita, dodatna nastava, profesionalna praksa, plan upisa, raspoređivanje učenika u odjeljenja i grupe, obim obaveznih izbornih sadržaja, saradnja sa



roditeljima, lokalnom samoupravom, drugim školama, đачkim domovima, istraživačkim, sportskim i kulturnim organizacijama, stručno obrazovanje nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi, saradnja sa socijalnim partnerima (poslodavcima, udruženjima), slobodne aktivnosti i druga pitanja od značaja za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada, u skladu sa zakonom i obrazovnim programom.

### **Ostvarivanje godišnjeg plana i programa rada**

#### **Član 55**

Godišnji plan i program rada donosi Školski odbor na predlog direktora za svaku školsku godinu i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za poslove prosvjete, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.

Na osnovu godišnjeg plana i programa rada, Škola donosi mjesečni, odnosno tromjesečni plan i program rada, kojim se konkretizuju pojedini poslovi i zadaci.

Zaposleni u Školi dužni su da se pridržavaju godišnjeg i drugih planova rada i da doprinose njihovom ostvarivanju.

Za izvršenje godišnjeg plana i programa rada Škole odgovoran je direktor.

Školski odbor je dužan da u toku godine prati ostvarivanje godišnjeg plana i programa rada Škole i izvršenje utvrđenih obaveza.

## **XII SLOBODNE AKTIVNOSTI**

### **Ciljevi**

#### **Član 56**

Radi proširivanja i produbljivanja stečenih znanja i vještina učenika i primjene teoretskih znanja u praksi, a posebno za razvijanje smisla za saradnju i organizaciju, u Školi se organizuju slobodne aktivnosti.

Škola je dužna da pomogne učeniku u izboru oblika slobodnih aktivnosti.

### **Način organizovanja**

#### **Član 57**

Slobodne aktivnosti se ostvaruju putem: predavanja, stručnih ekskurzija okruglih stolova, društveno korisnog rada i drugih organizacija u cilju razvijanja kulturnog, umjetničkog i sportskog razvoja i sticanja opšte kulture.

Odlukom o organizovanju oblika slobodnih aktivnosti, iz stava 1 ovog člana, utvrđuje se organizacija i način rada.

## **XIII PEDAGOŠKA EVIDENCIJA**

### **Način vođenja**

#### **Član 58**

Pedagoška evidencija u Školi se vodi u skladu sa posebnim propisima.

## **XIII JAVNOST RADA**

### **Obezbjedjivanje javnosti**

#### **Član 59**

Rad Škole je javan.

Javnost rada Škole obezbjeđuje se:

-objavljivanjem Statuta i drugih opštih akata na oglasnoj tabli Škole;

- dostavljanjem godišnjeg plana rada Škole i izvještaja o njegovom ostvarivanju nadležnim organima;
- omogućavanjem predstavnicima javnog informisanja da prisustvuju sjednicama organa Škole;
- i na drugi način, u skladu sa zakonom i Statutom.

### **Obavješćavanje zaposlenih**

#### **Član 60**

Zaposleni u Školi imaju pravo u obavezu da budu redovno, blagovremeno, potpuno i istinito obaviješteni o cjelokupnom radu Škole, materijalno-finansijskom stanju, korišćenju sredstava, radu direktora, Školskog odbora i drugih organa Škole.

Ni jedan podatak koji se tiče djelatnosti Škole, njenih organa i službi ne može predstavljati tajnu za zaposlene u Školi.

### **Način obavješćavanja**

#### **Član 61**

Obavješćavanje zaposlenih vrši se:

- usmenim saopštavanjem;
- objavljivanjem Statuta i drugih opštih akata na oglasnoj tabli Škole;
- putem biltena Škole;
- pisanim materijalima(informacije, izvještaji, analize);
- objavljivanjem pisanih materijala na oglasnoj tabli Škole.

Zaposleni koji je odsutan iz Škole (duže bolovanje, ili odsustvo i sl.) ima pravo da bude povremeno obaviješten o radu Škole radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

Za istinito, blagovremeno i potpuno informisanje zaposlenih u Školi odgovoran je direktor.

## **XIV JAVNA I KULTURNA DJELATNOST**

### **Ciljevi**

#### **Član 62**

Javna i kulturna djelatnost Škole organizuje se u cilju proširivanja uticaja na vaspitanje učenika, kao i podizanja opšte kulture učenika i sredine.

### **Ostvarivanje**

#### **Član 63**

Javna i kulturna djelatnost Škole ostvaruje se organizovanjem:

- priredbi u okviru "Dana Škole";
- proslava povodom kulturno-istorijskih događaja, omladinskih praznika i sl;
- kulturno-umjetničkih priredbi (muzičkih, dramskih, literarnih, likovnih i sl.);
- sportskih takmičenja i turnira;
- učešća na raznim javnim akcijama i kulturnim manifestacijama sredine u kojoj Škola radi;
- i drugih aktivnosti, u skladu sa utvrđenim programom.

### **Program**

#### **Član 64**

Javna i kulturna djelatnost Škole obavlja se na osnovu programa sadržanom u godišnjem planu i programu rada Škole.

## **XV SARADNJA RODITELJA, UČENIKA I ŠKOLE**

## Oblici saradnje

### Član 65

Škola sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima učenika putem roditeljskih sastanaka, Savjeta roditelja i drugih oblika individualne i grupne saradnje.

Roditeljski sastanci su opšti i odjeljski.

Opšti roditeljski sastanak se organizuje po potrebi i na njemu obavezno prisustvuju nastavnici i stručni saradnici.

Opšti roditeljski sastanak saziva i njime rukovodi direktor Škole.

Na opštem roditeljskom sastanku raspravlja se o opštim pitanjima iz života i rada Škole, obrazovanju i vaspitanju učenika i drugim pitanjima od značaja za rad Škole.

Odjeljski sastanci se organizuju po potrebi, a najmanje dva puta u toku polugodišta.

Individualni razgovori i razmjena mišljenja nastavnika i stručnih saradnika sa roditeljima organizuju se radi raspravljanja o napredovanju i ponašanju učenika u Školi i porodici, problemima i teškoćama u njihovom psihofizičkom i socijalnom razvoju.

Grupne razgovore organizuje odjeljski starješina, u saradnji sa stručnim saradnicima, sa roditeljima onih učenika koji imaju iste, ili slične poteškoće u učenju i ponašanju, koji postižu loše rezultate u učenju, formiraju grupe koje destruktivno djeluju na odnose u odjeljenju, imaju nedovoljne ocjene iz istog predmeta, imaju ozbiljne socijalne probleme i sl.

## XVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

### Planiranje mjera

#### Član 66

Preduzimanje mjera zaštite životne i radne sredine u Školi sastavni je dio ukupne aktivnosti Škole.

Godišnjim planom rada Škole utvrđuju se mjere i aktivnosti na zaštiti životne i radne sredine, nosioci planova i rokovi za njihovo izvršenje.

### Mjere zaštite

#### Član 67

Mjere zaštite životne sredine obuhvataju:

- primjenu tehničkih rješenja koje obezbjeđuju sprječavanje, odnosno otklanjanje zagađivača životne sredine, u skladu sa zakonom i međunarodnim ekološkim standardima;

- otklanjanje uzroka koji dovode do zagađivanja sredine;

- saradnja sa drugim subjektima na zaštiti životne i radne sredine;

- i druge aktivnosti kojima se doprinosi zaštiti životne sredine.

Škola će voditi brigu o tome da se njene aktivnosti obavljaju na način da se optimalno štiti životna sredina u svim njenim aspektima.

Direktor Škole je dužan da se stara o preduzimanju mjera kojima se sprječava povrjeđivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine obavljanjem djelatnosti Škole.

Škola ne može donijeti odluku čije bi izvršenje na bilo koji način ugrozilo životnu sredinu.

## **XVII AKTI ŠKOLE**

### **Vrsta akata**

#### **Član 68**

Akti Škole su Statut i drugi opšti i pojedinačni akti kojima se uređuju odnosi, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Školi, rad Škole, postupak ostvarivanja prava, kao i druga pitanja koja proizilaze iz djelatnosti Škole.

### **Osnovni akt**

#### **Član 69**

Statut je osnovni opšti akt Škole.

Drugi opšti i pojedinačni akti Škole ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom.

### **Postupak izmjene akata**

#### **Član 70**

Prema potrebi, mogu se vršiti izmjene i dopune Statuta i drugih akata Škole.

Statut i drugi akti Škole mijenjaju se, odnosno vrši se njihova izmjena i dopuna na isti način i po istom postupku predviđenom za njihovo donošenje.

Statut i svi opšti i pojedinačni akti Škole obavezuju sve zaposlene u Školi.

Direktor je dužan da obezbijedi da Statut i drugi akti Škole budu dostupni zaposlenom u Školi.

### **Tumačenje akata**

#### **Član 71**

Tumačenje odredaba opšteg akta, ili drugog akta Škole daje organ koji je taj akt donio.

## **XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Usaglašavanje**

#### **Član 72**

Opšti akti u skladu sa ovim Statutom donijeće se najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

### **Prestanak važnosti**

#### **Član 73**

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Škole, br.1703. od 24.12.2010. godine, te izmjene Statuta br. 78/1. od 20.1.2016. godine, izmjene i dopune Statuta od 1813/2. od 28.8.2017. godine, izmjene Statuta br. 3707/4. od 20.12.2019. godine, izmjene i dopune Statuta br. 1671. od 29.6.2021. godine, izmjene i dopune Statuta broj 2190/3. od 27.6.2023. godine, izmjene i dopune Statuta broj 4039/3. od 15.10.2024. godine.

### **Stupanje na snagu**

#### **Član 74**

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole, a nakon saglasnosti Ministarstva.

Broj: 3248/3.

U Podgorica, 8.9.2025. godine

**ŠKOLSKI ODBOR**

Predsjednica

*K. J. Jovanović*







Crna Gora  
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Adresa: Vaka Đurovića b.b.  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 410 100  
fax: +382 20 410 101  
www.gov.me/mps

Broj:15-04-604/25-9365/2  
Podgorica, 24.09.2025. godine

Crna Gora  
ЈАВНА УСТАНОВА ГИМНАЗИЈА  
"СЛОБОДАН ШКЕРОВИЋ"

Број 3488.

Подгорица, 1.10. 2025 год.

**JU Gimnazija „Slobodan Škerović”, Podgorica**

Podgorica

Na osnovu člana 60 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21 3/23, 84/24 i 89/25), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija dalo je

### SAGLASNOST

Na **Statut** JU Gimnazija „Sloban Škerović”, Podgorica, broj 3248/3, donesen na sjednici Školskog odbora, održanoj 8.09.2025. godine.



DRŽAVNI SEKRETAR  
Fikret LULANAJ

*Fikret Lulana*